



**JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA
CRNE GORE
81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2
CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH OF
MONTENEGRO**



MEST ISO/IEC 17025 : 2006

CETI

📞 ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

CETI 5100.101.01

LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji Crne Gore tokom juna 2012.god.
Broj izvještaja	00-15-1101/6
Datum izdavanja izvještaja	12.07.2012.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine br.05-D-592/1, CETI br.00-15-1101)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	22.03.2012.god.

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja	1.06-30.06.2012.god.
Vrsta uzorka	Imisijska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , O ₃ , CO, PM ₁₀ , Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM ₁₀ česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring
Broj protokola u JU CETI	/

Napomena:

- 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.**
- 2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.**

**POMOĆNIK DIREKTORA
ZA TEH. I LAB. POSLOVE
Danijela Šuković, spec.toks. hem.**

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3
2.Podaci o mreži.....	4-5
3.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	6-13
3.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	14-20
3.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	21-31
3.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	29-33
3.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	34-36
4. Metode.....	37

1.UVOD

JU Centar za ekotoksikološka ispitiivanja Crne Gore (CETI), realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori u skladu sa »Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha«, (»Sl.list Crne Gore, br.44/10 od 30.07.2010«), odnosno raspoloživim mjernim instrumentima i uzorkivačima na postojećim stacionarnim stanicama. Monitoringom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

Na lokaciji pored bulevara „Svetog Petra Cetinjskog”, u Podgorici vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija (azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen monoksida, PM₁₀ čestica, sadržaja olova, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀ i meteoroloških parametara. Rezultati mjerena su predstavljen tabelarno i grafički, kao jednočasovne srednje vrijednosti, osmočasovni maksimumi i srednje 24h svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.2. Bar-centar

U Baru je automatskom stanicom vršeno mjerjenje sledećih parametara: sumpor dioksa, prizemnog ozona, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, PM₁₀ čestica, sadržaj teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀, PM_{2,5} i meteoroloških parametara. Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, jednočasovne srednje vrijednosti, osmočasovni maksimumi i 24h srednje vrijednosti svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.3. Nikšić-centar

U Nikšiću, na lokaciji pored bulevara „Nika Miljanića” vršeno je automatsko mjerjenje sumpor dioksa, prizemnog ozona, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, PM₁₀ čestica, sadržaj teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀, PM_{2,5} i meteoroloških parametara

Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, kao jednočasovne srednje vrijednosti svih izvršenih mjerena, osmočasovni maksimumi i 24h srednje vrijednosti sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)

U Pljevljima je vršeno automatsko mjerjenje PM_{10} čestica, azot monoksida, azot dioksida i ukupnih azotnih oksida. Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, kao srednje jednočasovne (NO_2) i srednje 24h (NO_2 , PM_{10} i $PM_{2.5}$) vrijednosti svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

1.5. Tivat

U Tivtu je vršeno mjerjenje PM_{10} čestica, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni tabelarno i grafički, kao srednje 24h PM_{10} i $PM_{2.5}$ vrijednosti svih izvršenih mjerena, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti i granice tolerancije.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

2.PODACI O MREŽI

U ovom poglavlju prikazani su podaci o državnoj mreži stanica, popis zagađujućih materija. Podaci o mreži stanica sa svim njenim karakteristikama prema Pravilniku o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha (Sl.list Crne Gore”, br 21/11 od 21.04.2011) i Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore, br. 45/08 od 31.07.2008) predstavljeni su u poglavlju 3, “Rezultati mjerenja”.

1.1.	Naziv:Mjerna mreža Crne Gore	
1.2.	Skraćenica	
1.3	Tip mreže: Državna mreža	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje državnom mrežom:Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.4.1	Naziv:	JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
1.4.2	Ime odgovorne osobe	Nada Medenica
1.4.3	Adresa	Put Radomira Ivanovića br.2
1.4.4	Telefon	+382 658 090
1.4.5	Fax	+382 658 092
1.4.6	E-mail	info@ceti.co.me
1.4.7	Web adresa	www.ceti.co.me

2.1. MJERNA MJESTA

Državna mreža za trajno praćenje kvaliteta vazduha u jun mjesecu 2012.godini sastojala se od pet stacionarnih stanica raspoređene u naseljenom području Crne Gore i to:

-PODGORICA-NOVA VAROŠ

-BAR-CENTAR

-NIKŠIĆ-CENTAR

-PLJEVLJA-CENTAR

-TIVAT-CENTAR

Na lokaciji Golubovci instalisana je stacionarna stanica sa mjernim instrumentima za NOx, kao i mjerjenje meteoroloških podataka, ali još uvijek nije uspostavljena mreža sa datalogerom i prenos podataka, te stoga rezultati nijesu predstavljeni u ovom Izvještaju.

Na lokaciji Gradina instalisana je stacionarna stanica sa mjernim instrumentima za SO₂ i NOx, kao i mjerjenje meteoroloških podataka, ali još uvijek nije uspostavljena mreža sa datalogerom i prenos podataka, te stoga rezultati nijesu predstavljeni u ovom Izvještaju.

3. REZULTATI MJERENJA

3.1. MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ

PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)	
1.2.	Ime grada	Podgorica	
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka		
1.4.	Kod stanice		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i zivotnu sredinu., praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.užina (m)	G.širina (m)
		6605767.37	4700417.54
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mijere	CO, NO, NO ₂ , NOx, PM ₁₀ , Pb, BaP	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	UT (Saobraćajna)	
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m	
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO		Automatski analizator	analiza-IR aapsorpcija
NO, NO ₂ ,NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja
Pb		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS
4.Opis uzorkovanja			

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

4.1.	Lokacija mjernog mjesata	
4.2.	Visina mjesata uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

**3.1.1. REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI
PODGORICA U MJESECU JUNU**

**3.1.2 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI
PODGORICA NA LOKACIJI-NOVA VAROŠ**

Tabela 1. Prikaz rezultata za NO₂ i PM₁₀

Srednje dnevne vrijednosti		
Datum	Azot dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ čestice ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.06	17.99	18.29
2.06	20.19	20.77
3.06	20.88	19.06
4.06	23.42	20.34
5.06	15.59	14.08
6.06	17.68	9.82
7.06	22.00	15.74
8.06	24.12	20.92
9.06	21.27	23.36
10.06	19.91	16.17
11.06	23.30	21.26
12.06	24.23	19.65
13.06	24.51	23.66
14.06	27.62	15.98
15.06	26.91	18.15
16.06	28.24	19.00
17.06	22.50	15.41
18.06	29.63	22.58
19.06	24.90	23.26
20.06	22.01	30.69
21.06	21.09	29.89
22.06	24.28	32.98
23.06	23.24	34.23
24.06	20.90	33.48
25.06	23.78	33.82
26.06	20.38	23.18
27.06	21.17	16.89
28.06	35.15	18.87
29.06	32.68	23.83
30.06	27.66	36.35
Granična dnevna srednja vrijednost		50
Granica tolerancije		80

Tabela 2. Prikaz rezultata za CO


Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti	
Datum	Ugljen monoksid (mg/m ³)
1.06	0.34
2.06	0.45
3.06	0.47
4.06	0.39
5.06	0.29
6.06	0.29
7.06	0.36
8.06	0.36
9.06	0.42
10.06	0.32
11.06	0.35
12.06	0.30
13.06	0.35
14.06	0.41
15.06	0.31
16.06	0.30
17.06	0.28
18.06	0.29
19.06	0.31
20.06	0.29
Granična vrijednost	10

Tabela 3. Prikaz rezultata sadržaja olova, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH u skladu sa Uredbom i ukupnih PAH-s u PM₁₀


Pb	Benzo (a) piren	Predstavnici PAH u skladu sa Uredbom	PAH-s
µg/m ³		ng/m ³	
<0.015	0.437	2.996	5.252

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

3.1.3 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PODGORICA
Grafik 1. Jednočasovne srednje vrijednosti NO₂




Grafik 2.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Grafik 3.Maksimane osmočasovne srednje vrijednosti CO



KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI PODGORICA NOVA VAROŠ

- Sve jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida**, predstavljene grafički, su ispod propisanih graničnih vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom 20 dana mjeseca juna bile ispod propisane ciljne vrijednosti od $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ na ovoj lokaciji. Od 20 juna mjerni instrument za CO je na redovnom godišnjem servisu i umjeravanju od strane „Instituta za energetiku i zaštitu okoliša Ekonerg“, d.o.o, Zagreb.
- Sve izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** čestica su tokom juna mjeseca (30 dan validnih mjerena) bile ispod propisane granice tolerancije za 2012.godinu od $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- PM₁₀ čestice su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou. Sadržaj olova u toku mjeseca juna, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Nedjeljni, zbirni uzorci PM₁₀ čestica su analizirani na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija. Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je u junu mjesecu bio $0.437 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

3.2.MJERNA STANICA-BAR**3.2.1.PODACI O STANICI-BAR**

1.Opšti podaci		
1.1.	Ime stanice	Bar-centar
1.2.	Ime grada	Bar
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	
1.4.	Kod stanice	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i zivotnu sredinu., praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	N 42°05'964, E19° 05'934
1.9.	NUTS	
1.10.	Zagađujuće materije koje se mјere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,PM ₁₀ , Pb, As, Cd, Ni i BaP
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije	
2.Klasifikacija stanice		
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna
2.3.	Dodatne informacije o stanici	
3.Mjerna oprema		
3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR aapsorpcija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ ,Nox	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
PM _{2,5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS
4.Opis uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mјesta	
4.2.	Visina mјesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

3.2.2.REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI BAR U MJESECU JUNU

3.2.3 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI BAR NA LOKACIJI-„CENTAR“

Datum	Srednje dnevne vrijednosti			
	Sumpor dioksid	Azot dioksid	PM ₁₀ čestice	PM _{2.5} čestice
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			
1.06	4.60	9.50	19.70	13.41
2.06	4.70	10.91	16.83	10.6
3.06	4.78	9.75	18.70	12.61
4.06	4.87	6.90	7.63	5.22
5.06	4.60	4.95	9.81	6.31
6.06	4.70	6.44	10.00	7
19.06			37.22	21.41
20.06			28.80	18.66
21.06			21.02	12.62
22.06			14.72	10.31
23.06			22.04	14.62
24.06			26.48	17.69
25.06			23.89	15.33
26.06			29.26	19.21
27.06			26.02	18.62
28.06			28.80	17.31
29.06		13.34	28.24	19.2
30.06		13.06	78.43	22.31
Granična dnevna sr. vrijednost	110		50	
Granica tolerancije			80	
Ciljna vrijednost				25

Tabela 2.Prikaz rezultata za CO i O₃


Datum	Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	
	Ugljen monoksid mg/m ³	Ozon µg/m ³
1.06	0.21	117.250
2.06	0.23	123.988
3.06	0.24	119.625
4.06	0.19	122.875
5.06	0.10	113.788
6.06	0.14	103.241
29.06	-	132.175
30.06	-	162.138
Granična vrijednost	10	
Ciljna vrijednost		120

Tabela 3. Prikaz rezultata sadržaja teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s i ukupnih PAH-s u PM₁₀


Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren	Predstavnici PAH u skladu sa Uredbom	PAH-s
µg/m ³	ng/m ³					
<0.015	<3.0	<3.0	2.74	0.090	0.419	1.443

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

3.2.4.GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI BAR
Grafik 1. Jednočasovne srednje vrijednosti NO₂




Grafik 2. Jednočasovne srednje vrijednosti SO₂




IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Grafik 3.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica




Grafik 5.Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti CO



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Grafik 6.Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti O_3



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6
KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR-.,CENTAR“

- Stacionarna stanica u Baru je bila isključena sa električne mreže od 7.06 do 19.06.2012.god. što je izazvalo i probleme sa datalogerom, sistemom za prikupljanje podataka u samoj stacionarnoj stanici i stoga je broj dana sa validnim mjerjenjima SO₂ i CO šest, odnosno O₃ i NOx osam u julu mjesecu.Mjerni instrumenti za SO₂ i CO su od 20.06.2012.god. na redovnom godišnjem servisu i umjeravanju od strane „Instituta za energetiku i zaštitu okoliša Ekonerg „ d.o.o, Zagreb.
- Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja normirane Uredbom , su značajno ispod propisanih graničnih vrijednost od 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ odnosno 110 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** predstavljene su zbog obimnosti podataka samo grafički.Sve izmjerene vrijednosti su ispod propisanih graničnih vrijednosti (200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti **ozona** su tokom juna mjeseca, osam dana validnih mjerjenja, četiri puta prelazile propisanu ciljnu vrijednost od 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na ovoj lokaciji.
- Izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀ čestica** su tokom juna mjeseca (18 dana validnih mjerjenja) bile ispod propisane norme za granicu tolerancije od 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM_{2,5} čestica** su tokom juna mjeseca (18 dana validnih mjerjenja) bile ispod ciljne vrijednosti od 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).
- Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom juna mjeseca, na ovom mjernom mjestu bile značajno ispod propisanih graničnih vrijednosti od 10 mg/m³.
- PM₁₀ čestice su analizirane na sadržaj **teških metala** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
Sadržaj **olova** u toku mjeseca juna, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod 0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.Na isti način vršene su analize uzoraka filtera na sadržaj arsena, kadmijuma i nikla.Rezultati analize pokazuju da je sadržaj ovih metala bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

- Takođe su vršene analize PM₁₀ čestica na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih polickličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija. Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u maju mjesecu bio je 0.090 ng/m³ (ispod ciljne vrijednosti od 1.0ng/m³ propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

3.3. MJERNA STANICA-NIKŠIĆ**3.3.1. PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice		Nikšić-centar			
1.2.	Ime grada		Nikšić			
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka					
1.4.	Kod stanice					
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu		JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore			
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine			
1.7.	Ciljevi mjerena		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda			
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6577557.59	4737676.06	629		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagadjuće materije koje se mjere		SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,PM ₁₀ , Pb, As, Cd, Ni i BaP			
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra			
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip područja		Gradsko:trajno izgrađeno područje			
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		Saobraćajna			
2.3.	Dodatne informacije o stanici					
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
CO	Automatski analizator		analiza-IR aapsorpcija			
O ₃	Automatski analizator		Analiza- UV fluorescencija			
SO ₂	Automatski analizator		Analiza-UV fluorescencija			
NO, NO ₂ ,NOx	Automatski analizator		Analiza-hemiluminiscencija			
PM _{2,5}	Ručno sakupljanje		Gravimetrija			
PM ₁₀	Ručno sakupljanje		Gravimetrija			
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje		Analiza-AAS			
BaP	Ručno sakupljanje		Analiza-GCMS			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mjeseta					
4.2.	Visina mjeseta uzorkovanja		3m			
4.3.	Učestalost integrisanja podataka		1 sat, 24 sata			
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		kontinuirano			

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

**3.3.2.REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA U OPŠTINI NIKŠIĆ
U MJESECU JUNU**

**5.2.TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI NIKŠIĆ-
„CENTAR“**

Tabela 1. Prikaz rezultata za SO₂, NO₂, PM₁₀ i PM_{2,5}

Datum	Srednje dnevne vrijednosti			
	Sumpor dioksid	Azot dioksid	PM ₁₀ čestice	PM _{2,5} čestice
	µg/m ³			
1.06	8.86	4.93	31.66	19.73
2.06	8.76	4.55	24.61	16.95
3.06	8.63	3.68	26.62	17.07
4.06	10.30	2.78	33.21	19.22
5.06	8.67	2.67	12.41	5.62
6.06	10.39	3.24	19.33	-
7.06	8.61	3.48	26.21	15.14
8.06	8.48	3.81	24.30	14.92
9.06	9.65	4.33	19.39	12.24
10.06	9.09	3.60	35.31	21.20
11.06	9.12	3.84	32.04	19.44
12.06	10.60	3.18	34.30	19.98
13.06	10.83	3.83	43.56	31.97
14.06	11.40	3.40	24.20	16.46
15.06	11.19	4.89	22.36	14.10
16.06	9.82	5.40	28.67	17.85
17.06	9.90	5.16	39.42	21.53
18.06	13.70	6.69	41.30	21.88
19.06	19.34	7.06	45.62	25.12
20.06	24.29	6.10	51.38	27.06
21.06	13.97	5.91	48.88	26.29
22.06	Redovan godišnji servis i umjeravanje mjernog instrumenta	4.52	56.91	31.55
23.06		1.62	58.22	32.11
24.06		3.69	49.81	24.55
25.06		5.45	44.35	20.86
26.06		1.41	58.61	24.53
27.06		1.07	29.31	17.69
28.06		4.19	57.30	27.24
29.06		4.88	26.39	15.62
30.06		3.10	33.11	23.35
Granična dnevna sr. vrijednost	110		50	

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Granica tolerancije			80	
Ciljna vrijednost				25

Tabela 3.Prikaz rezultata za CO i O₃

Datum	Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	
	Ugljen monoksid mg/m³	Ozon µg/m³
1.06	0.16	94.638
2.06	0.18	109.888
3.05	0.19	105.938
4.06	0.12	107.475
5.06	0.11	105.350
6.06	0.12	97.503
7.06	0.12	85.853
8.06	0.18	90.619
9.06	0.22	90.090
10.06	0.15	91.879
11.06	0.16	94.064
12.06	0.14	93.266
13.06	0.14	89.930
14.06	0.09	96.878
15.06	0.12	98.378
16.06	0.15	99.138
17.06	0.12	90.491
18.06	0.13	98.343
19.06	0.14	94.130
20.06	0.14	88.659
21.06		93.110
22.06		92.986
23.06		90.655
24.06		79.449
25.06		83.306
26.06		77.148
27.06		96.975
28.06		104.963
29.06		92.253
30.06		93.803
Granična vrijednost	10	
Ciljna vrijednost		120


IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Tabela 4. Prikaz rezultata sadržaja teških metala, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s i ukupnih PAH-s u PM₁₀


Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren	Predstavnici PAH u skladu sa Uredbom	PAH-s
µg/m ³	ng/m ³					
<0.015	<3	1.920	4.198	0.215	1.633	4.278

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

3.3.4.GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI NIKŠIĆ
Grafik 1. Jednočasovne srednje vrijednosti SO₂




Grafik 2. Jednočasovne srednje vrijednosti NO₂




IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Grafik 3. Srednje dnevne vrijednosti SO₂




Grafik 4.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ čestica



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-15-1101/6

Grafik 5. Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti CO



Grafik 6. Maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti O₃



KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI NIKŠIĆ-„CENTAR“

- Za sumpor dioksid propisane su norme od $300 \mu\text{g}/\text{m}^3$, za jednočasovne srednje vrijednosti i $110 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za srednje dnevne vrijednosti. Tokom juna mjeseca, rezultati svih mjerena sumpor dioksida su bili značajno ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida, koje su kao što je i u prethodnom tekstu navedeno predstavljene zbog obimnosti podataka samo grafički, su ispod ispod propisanih graničnih vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su tokom juna bile ispod propisane ciljne vrijednosti od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na ovoj lokaciji.
- Izmjerene, srednje dnevne vrijednosti PM_{10} su juna mjeseca (29 dana validnih mjerena) bile ispod propisane vrijednosti za granicu tolerancije od $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **$\text{PM}_{2.5}$ čestica** su tokom juna mjeseca (30 dana validnih mjerena) bile ispod ciljne vrijednosti od $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.
- Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom juna mjeseca (21 dan validnih mjerena), na ovom mjernom mjestu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od $10 \text{ mg}/\text{m}^3$.
- PM_{10} čestice su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
- Rezultati analize sadržaja olova, arsena, kadmijuma i nikla u PM_{10} česticama pokazuju da je srednja vrijednost nedjeljnog uzorka bila ispod granične, odnosno ciljne vrijednosti. propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.
- Takođe su vršene analize PM_{10} čestica na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija. Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue

STACK:

-filestream-